

ACO Grupa

ACO Grupa je globalno vodeće ime u proizvodnji sistema za odvodnju, tretman i zbrinjavanje površinskih oborinskih voda. Paleta proizvoda iz našeg proizvodnog programa rijetko kad je zaoštala najznačajnije svjetske projekte i građevine. Razlog tolike prisutnosti ACO proizvoda je kvalitet i inovativnost u rješenjima koja konstantno prate najnovija dostignuća i tehnologije u području građevine, arhitekture i prije svega, zaštite okoline.

- 1946. kompaniju osniva Josef-Severin Ahlmann
- 4.000 zaposlenika u više od 40 zemalja (Evropa, Amerika, Australija, Azija)
- 30 proizvodnih pogona u 15 zemalja
- Prodaja u 2015: 705 miliona Eura

ACO u Evropi



ACO servisni lanac



- train:
Informacije i daljnja edukacija



ACO DRAIN® SK

- Najviša klasa nosivosti F 900 kanal od polimerbetona
- Rešetke bez vijaka (Powerlock sistem) i zaštitni rubovi zaštićeni specijalnim premazom - KTL
- Velika uporna moć rešetke
- Jednostavan pristup spoju između kanala u slučaju potrebe sanacije brtve
- Tijelo kanala sa integriranim padom za brzi protok vode




ACO DRAIN® Monoblock RD

- Za najteže saobraćajna opterećenja – F 900
- Monolitna konstrukcija od polimerbetona za superiornu stabilnost i u najekstremnijim uvjetima
- Jednostavno održavanje i revizija pomoću posebnih elemenata sistema
- Proizvode se u dvije boje: antracit ili natur
- Velika uporna moć za brzu odvodnju



ACO Qmax®

- Sve prednosti kanala sa šlicom i kanala za najteže saobraćajna opterećenja u jednom sistemu
- Hidraulički učinak uz funkciju retencije
- Neprekidna konstrukcija površine otvora za beton i armaturu
- Klasa nosivosti od A 15 do F 900
- Različite vrste završnog profila ulivnog šlica



Oborinske vode sa industrijskih površina sadrže opasne tvari i tečnosti koje stvaraju potencijalnu opasnost ukoliko dospiju u kanalizacioni sistemi. Iz tog razloga se sakupljena kišnica mora prikladno tretirati kako bi se sprječilo da nafta i opasne hemikalije uđu u kanalizaciju ili ispuste u prirodu i podzemne vode. ACO nudi veliku paletu separatora lakovih tečnosti i naftnih derivata, izrađenih od betona ili PE-a, dizajniranih da ispunе funkcionalne zahtjeve projekata.

Nakon što je kišnica pravilno pročišćena, preporuka je da se infiltrira u okolno tlo, ili je količinski regulisano ispuštanju u kanalizacioni sistemi. Inovativni ACO sistemi retencije osiguravaju da količina vode ostane u okviru sistema odvodnje, gdje se može nadzirati. Kod već izgrađenih postojećih kanalizacionih sistema upravitelji javne kanalizacije ograničavaju svojim uslovima korištenje postojećeg sistema. Nove investicije dobijaju dozvole uz ograničene i često nedovoljne

količine ispušta vode u kanalizaciju. Retencijom vode u sistemu i kontrolisanim ispuštanjem u kanalizaciju putem vortex regulatora protoka, izvedenog od nehrđajućeg čelika, je najučinkovitiji i najpouzdaniji način.

ACO pruža sveobuhvatnu podršku u tehničkom savjetovanju i primjeni cijelog niza uređaja i opreme koja se koristi za upravljanje površinskim vodama na industrijskim površinama.